



Preduzeće za reviziju i konsalting, Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka
Tel/faks: +387 51 348 480, 348 490
e-mail: vral@inecco.net


IZVJEŠTAJ O REVIZIJI

NARUČILAC:
RELAKS a.d. Banja Luka

Banja Luka, maj 2008.

SADRŽAJ:

	Strana
Mišljenje nezavisnog revizora	
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD KOJI SE ZAVRŠAVA 31. DECEMBRA 2007. GODINE	
- Bilans uspjeha	1
- Bilans stanja	2
- Izvještaj o promjenama na kapitalu	3
- Bilans novčanih tokova	4
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	5 - 20



VralAudit

VralAudit d.o.o.
Petra Preradovića 21,
78000 Banja Luka, BiH
tel/fax: +387 51 348 480
tel/fax: +387 51 348 490
vral@inecco.net

KM 552002 -00015352 -81
Hypo Alpe -Adria Bank A.D. Banja Luka
JIB 4402109460007
IB 402109460007
Mat. broj. 1982893
Br. reg. ul. 1-14612-00
Osnovni sud Banja Luka

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

SKUPŠTINI AKCIONARA «RELAKS» AD, BANJA LUKA

Izvršili smo reviziju Bilansa stanja preduzeća "RELAKS" A.D. Banja Luka na dan 31.12.2007. godine, te odgovarajućih Bilansa uspjeha, Bilansa tokova gotovine i Izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja se završavaju na taj dan. Za finansijske izvještaje je odgovoran direktor. Naša odgovornost je da, na osnovu obavljene revizije, izrazimo mišljenje o prezentovanim finansijskim izvještajima.


Finansijski izvještaji za godinu koja se završava na dan 31.decembra 2006. godine su bili predmet revizije koju je obavio «Vralaudit» d.o.o. Banjaluka i za njih je dato kvalifikovano mišljenje sa rezervom.

Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/05) i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici Srpskoj ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 120/06) koji nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjera putem uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije objelodanjene u finansijskim izvještajim. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocjenu prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija koju smo obavili pruža solidnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza preduzeća na dan 31. decembra 2007. godine, kao i rezultate poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim propisima u Republici Srpskoj .

Banja Luka, maj 2008. godine

VRALAUDIT d.o.o.



Blagojević Zoran
Ovlašteni revizor

**PREDUZEĆE ZA NJEGU KOSE I TIJELA
RELAKS A.D.
BANJA LUKA**

**Finansijski izvještaj za period koji se završava
31.12.2007. godine**

Banja Luka, maj 2008. godine

BILANS USPJEHA

Za period koji se završava 31. decembra 2007.godine

(u KM)

	Napomena	2007	2006
PRIHODI	4.1	338,964	359,037
Prihodi od prodaje robe			
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu		316,997	328,679
Drugi poslovni prihodi-prihodi od zakupnina		20,830	30,358
Ostali prihodi		1,137	
RASHODI	4.2.	471,712	421,239
Troškovi ostalog materijala		24,618	23,407
Troškovi goriva i energije		30,602	35,886
Troškovi bruto zarada i naknada		332,653	262,639
Troškovi proizvodnih usluga		19,946	15,353
Troškovi amortizacije		24,361	52,894
Nematerijalni troškovi		25,890	10,557
Troškovi poreza		7,047	7,973
Troškovi doprinosa		6,555	12,420
Ostali rashodi		40	110
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA		(132,748)	(62,202)
DOBITAK/GUBITAK FINANSIRANJA	4.3.	(226)	(1,128)
BRUTO DOBITAK/GUBITAK		(132,974)	(63,330)
NETO DOBITAK/GUBITAK	4.4.	(132,974)	(63,330)

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izvještaja

BILANS STANJA

Za period koji se završava 31. decembra 2007.godine

	Napomena	(u KM)	
		Stanje na dan 31.decembra	
		2007	2006
AKTIVA			
Nematerijalna ulaganja	4.5.	528,037	539,893
Osnovna sredstva	4.6.	2,053,963	1,720,591
Zalihe, stalna sredstva namijenjena otuđenju i dati avansi	4.7.	1,602	1,327
Kratkoročna potraživanja i plasmani	4.8.	53,361	7,472
Gotovina i ekvivalenti gotovine	4.9.	119,032	10,903
Aktivna vremenska razgraničenja			120
AKTIVA		2,755,995	2,280,306
PASIVA			
Akcijski kapital	4.10.	1,008,920	808,920
Emisiona premija	4.10.	400,000	
Revalorizacije rezerve	4.10.	1,486,447	1,514,960
Gubitak	4.10.	(243,439)	(110,465)
Kratkoročni krediti			1,667
Primljeni avansi, depoziti i kaucije	4.11.	176	
Obaveze prema dobavljačima	4.12.	46,614	31,809
Obaveze za zarade i naknade zarada	4.13.	19,661	13,767
Obaveze za poreze, doprinose i druge dažbi	4.14.	28,601	14,831
Druge obaveze	4.15.	9,015	4,817
POSLOVNA PASIVA		2,755,995	2,280,306

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period koji se završava 31. decembra 2007. godine

(u KM)

	Napomena	Akcionarski kapital i drugi vidovi osnovnog kapitala	Revalorizacije rezerve	Emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve	Dobit/Gubitak	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2006. godine		808,920	1,514,961	60,027	(107,163)	2,276,745
Neto dobit/gubitak za 2006. godinu					(63,330)	
Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka				(60,027)	60,027	
Stanje na dan 31.12.2006. godine		808,920	1,514,961	0	(110,466)	2,213,415
Neto dobit/gubitak za 2007. godinu				-	(132,974)	
Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenja osnovnog kapitala		200,000		400,000		600,000
Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava			(28,514)			
Stanje na dan 31.12.2007. godine	4.10	1,008,920	1,486,447	400,000	(243,439)	2,651,928

Napomene na narednim stranama čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Za period koji se završava 31. decembra 2007.godine

	(u KM)	
	2007	2006
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI		
Prilivi od kupaca	291,939	359,282
Odlivi po osnovu plaćanja dobavljačima	83,537	88,677
Odlivi po osnovu plaćanja zaposlenim	326,759	261,827
Odlivi po osnovu kamata	259	1,180
Neto priliv (odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti	(118,616)	7,598
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		
Prilivi od prodaje nemater.ulaganja i osn. sredstava	1,136	
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja	374,391	-
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti investiranja	(373,255)	-
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA		
Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	600,000	
Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza		20,000
Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih obaveza		18,333
Neto priliv/odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja	600,000	1,667
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE	893,075	379,282
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE	784,946	370,017
NETO PRILIV GOTOVINE	108,129	9,265
NETO ODLIV GOTOVINE		
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	10,903	1,638
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	119,032	10,903

Napomene na narednim stranama čine sastavni
dio ovih finansijskih izvještaja

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. OSNIVANJE I DJELATNOST

Preduzeće za njegu kose i tijela "RELAKS" a.d. Banja Luka osnovano je 1945. godine i bavi se pružanjem frizerskih, kozmetičkih i pedikerskih usluga. Djelatnost obavlja u salonima na sledećim lokacijama:

- Veselina Masleše broj 20 ukupne površine 633,27 m2 na četiri etaže,
- Save Mrkalja, površine 46,70m2,
- Bana Milosavljevića broj 38, površine 17,38m2,
- Kralja Petra I Karađorđevića broj 66, površine 30,70m2,
- Mladena Stojanovića broj 3, površine 32,60m2,
- Jovana Dučića 22,
- Jevrejska bb (zakupljeni prostor),

Od osnivanja do 2001. godine, preduzeće je doživjelo više promjena u obliku organizovanja. Od 2001. godine posluje kao akcionarsko društvo upisano u registar Osnovnog suda U Banja Luci kao "RELAKS" A.D. sa sjedištem u uluci Veselina Masleše 20. Banja Luka. Od decembra 2007. godine novo sjedište preduzeća je Jovana Dučića 22.

Direktor: Marica Carević

Upravni odbor: Ćubić Ljubomir
Ćubić Željko
Stanarević Milorad

Nadzorni odbor: Vujmilović Đurđa
Marković Milica
Cvijetić Nataša

Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada u 2007. godini iznosi 43 radnika, dok je u 2006. godini bio 48 radnika. Zaključno sa 31.12.2007. godine u Preduzeću radi 41 radnik.

2. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

2.1. OSNOVE ZA PREZENTACIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Sva pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj su obavezna da u potpunosti primjenjuju Međunarodne računovodstvene standarde a na osnovu odredaba Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Službeni glasnik RS" broj 67/05). Isto tako su u obavezi da primjenjuju i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI) koji su bili u primjeni na dan 31. decembra 2005. godine i prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Međunarodna federacija računovođa (IFAC), na finansijske izvještaje za periode koji počinju 1. januara 2006. godine ili kasnije.

Finansijski izveštaji Preduzeća su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o primjeni kontnog okvira za Preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo i Pravilnikom o obrascima bilansa stanja i bilansa uspjeha za Preduzeća i zadruge, druga pravna lica i preduzetnike koji vode dvojno knjigovodstvo ("Službeni glasnik RS", broj 120/06).

Računovodstveni propisi Republike Srpske odstupaju od zahtjeva MSFI i MRS, koji su zvanično u primjeni u Republici Srpskoj:

Porez na dobitak Preduzeća za 2006. godinu se utvrđuje na osnovu lokalnih poreskih propisa koji ne priznaju privremene razlike i shodno tome ne priznaju razgraničena sredstva niti razgraničene obaveze po osnovu poreza na dobitak. Ova računovodstvena politika nije u skladu sa MRS 12 "Porez na dobitak".

Dana 20. septembra 2006. godine usvojen je novi Zakon o porezu na dobit ("Službeni glasnik RS", broj 91/06) koji se primjenjuje od 1. januara 2007. godine. Novousvojenim Zakonom je regulisano da se poreski gubitak, kao negativna razlika između prihoda i rashoda u postupku utvrđivanja poreske osnovice, prenosi i nadoknađuje umanjivanjem poreske osnovice u narednih pet godina.

2.2. PROCJENE I VREDNOVANJA

Prezentacija finansijskih izvještaja zahtjeva od rukovodstva korišćenje najboljih mogućih procjena i najrazumnijih pretpostavki koje imaju efekat na vrednovanje imovine i obaveza i objavljivanje potencijalnih sredstava i obaveza na dan sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i prihoda i rashoda u toku izvještajnog perioda. Ove procjene i pretpostavke su zasnovane na informacijama raspoloživim tokom perioda poslovanja. Ipak, stvarni rezultati mogu odstupati od ovih procjena.

Finansijski izvještaj za godinu koja se završava 31.12.2007. godine izraženi su u Konvertibilnim markama (KM).

Uporedne podatke predstavljaju revidirani finansijski izvještaji za period koji se završava 31.12.2006.godine.

3. PREGLED ZNAČAJNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

3.1. PRIHODI

Prihodi i rashodi, ostali prihodi i ostali rashodi poslovanja se knjiže po načelu uzročnosti prihoda i rashoda. Prihod od prodaje usluga se knjiži nakon pologa gotovine na blagajni preduzeća za gotovinske prodaje ili nakon prihvatanja usluge od strane kupca, umanjeno za PDV i date eventualne popuste u cijenama.

3.2. TROŠKOVI POSLOVANJA

Troškovi poslovanja predstavljaju sve izdatke nastale u odnosu na fakturisane prihode, a obuhvataju troškove materijala, energije, goriva, bruto zarada, kao i opšte troškove poslovanja neophodne za ostvarivanje prihoda.

Održavanja i popravke se knjiže u rashod perioda u kome su nastali. Za veća obnavljanja koja dovode do promjene funkcionalne vrijednosti stalne imovine održavanja i popravke se kapitalizuju i amortizuju u skladu sa procjenjenim vijekom trajanja.

3.3. NEMATERIJALNA ULAGANJA

Nematerijalna sredstva se vrednuju po procjenjenoj vrijednosti.

3.4 OSNOVNA SREDSTVA

Objekti, oprema i zemljište su iskazana po procjenjenoj vrijednosti, umanjenoj za amortizovanu vrijednost.

Amortizacija se ravnomjerno obračunava na procjenjenu vrijednost, primjenom godišnjih amortizacionih stopa, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog vijeka trajanja:

- građevinski objekti	2% do 10%
- oprema	7% do 20%

Novonabavljena osnovna sredstva se vrednuju po nabavnoj vrijednosti koju čini vrijednost po fakturi dobavljača uvećana za troškove nabavke i aktiviranja i srazmjeran dio poreskih obaveza i troškova finansiranja.

3.5. ZALIHE

Zalihe materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i HTZ opreme se vrednuju po nabavnim cijenama koje uključuju fakturnu vrijednost i troškove nabavke. Obračun utroška se vrednuje po prosječnim cijenama.

Sitan alat i inventar, ambalaža i službena i zaštitna odjeća se otpisuju u cjelini stavljanjem u upotrebu.

Testiranje zaliha na obezvrjeđenost se vrši prilikom godišnjeg popisa. Za isnos obezvrjeđenja se obračunava ispravka vrijednosti zaliha.

3.6. POTRAŽIVANJA

Potraživanja se vrednuju po nominalnoj vrijednosti.

Dospjela potraživanja starija od godinu dana se ispravljaju ili otpisuju na teret neposlovnih rashoda na osnovu procjene svakog pojedinačnog potraživanja.

3.7. NOVČANA SREDSTVA

Pod novčanim sredstvima se podrazumjevaju sredstva na žiro i deviznim računima kod domaćih banaka i sredstva u blagajni i vrednovana su po nominalnoj vrijednosti.

3.8. PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA

Poslovne promjene nastale u stranoj valuti su preračunate u konvertibilnim markama (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke BiH koji je važio na dan poslovne promene.

Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja, preračunati su u konvertibilne marke (KM) po zvaničnom kursu Centralne banke koji je važio na taj dan.

3.9. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava u skladu sa propisima Republike Srpske o oporezivanju.

Konačna poreska osnovica, na koju se primjenjuje stopa poreza na dobit od 10%, utvrđuje se poreskom prijavom. Poreska osnovica iskazana u poreskoj prijavi se izračunava na osnovu ostvarene dobiti za period, prikazane u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovane za stalne ili privremene razlike definisane poreskim propisima Republike Srpske koje se mogu odnositi na uvećanje poreske osnovice za troškove koji se po poreskim propisima ne priznaju i umanjenje za gubitke iz ranijih godina.

3.10. NAKNADE ZAPOSLENIM

U skladu sa domicilnim propisima Preduzeće je u obavezi da plaća doprinose državnim fondovima kojima se obezbjeđuje socijalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze podrazumijevaju poreze i doprinose obračunate na teret bruto plata zaposlenih koje je poslodavac dužan platiti prilikom isplate neto primanja. Pored toga, Preduzeće je u obavezi da isplati otpremnine zaposlenima prilikom odlaska u penziju u visini prosjeka tri posljednje plate zaposlenog ili Preduzeća, u zavisnosti koja je veća.

4. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

4.1. PRIHODI

	(u KM)	
	2007	2006
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	316,998	328,679
Drugi poslovni prihodi-prihodi od zakupnina	20,830	30,358
Ostali prihodi-dobici od prodaje osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja	1,137	
PRIHODI	338,964	359,037

Prihod od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu se odnosi na prihode od prodaje usluga.

Drugi prihodi obuhvataju prihode od zakupnine poslovnih prostora izdatih u zakup.

Ostali prihodi obuhvataju prihode od prodaje opreme i alata i inventara.

4.2 TROŠKOVI

	(u KM)	
	2007	2006
Troškovi ostalog materijala	24,618	23,407
Troškovi goriva i energije	30,602	35,886
Troškovi bruto zarada i naknada	306,859	262,639
Troškovi proizvodnih usluga	19,946	15,353
Troškovi amortizacije	24,361	52,894
Nematerijalni troškovi	43,324	10,557
Troškovi poreza	7,047	7,973
Troškovi doprinosa	6,555	12,420
Ostali rashodi	8,660	110
RASHODI	471,970	421,239

Troškovi ostalog materijala najvećim dijelom obuhvataju troškove materijala za pružanje usluga i troškove kancelarijskog materijala.

Troškovi goriva i energije najvećim dijelom obuhvataju troškove električne energije, troškove energije za zagrijavanje poslovnih prostorija i utrošenu vodu.

Troškovi bruto zarada obuhvataju troškove neto zarada i ostalih naknada zaposlenima prema Ugovorima o radu i poreze i doprinose prema zakonodavstvu Republike Srpske, kao i primanja članova Upravnog i Nadzornog odbora, otpremnine radnicima i pomoć zaposlenima.

Troškovi proizvodnih usluga najvećim dijelom obuhvataju telefonske usluge, troškove redovnog održavanja, troškove zakupnina i troškove komunalnih usluga.

Nematerijalni troškovi se, najvećim dijelom, odnose na naknade zaposlenima koje nemaju tretman ličnih primanja (dnevnice za službeni put), reprezentacije, troškove osiguranja i platnog prometa i taksa.

Troškovi poreza su dodatna poreska opterećenja koja ne zavise od poslovnog rezultata (porez na imovinu, naknada za korišćenje voda, naknada kod registracije vozila, naknada za građevinsko zemljište te ostali porezi).

Troškovi doprinosa se odnose na doprinos za šume, doprinos za penzijsko invalidsko osiguranje, doprinos za zdravstvo, nezaposlenost, dječija zaštita i drugi troškovi te vrste.

Ostali rashodi najvećim dijelom obuhvataju, takse, troškove oglasa, posebne republičke takse, komunalne takse i drugi nepomenuti nematerijalni troškovi.

4.3. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

	(u KM)	
	2007	2006
FINANSIJSKI PRIHODI	33	52
Prihodi od kamata	33	52
FINANSIJSKI RASHODI	259	1,180
Rashodi kamata	259	1,180
DOBITAK/GUBITAK FINANSIRANJA	(226)	(1,128)

Prihodi kamata se odnose na obračun pasivne kamate Banaka na depozite po viđenju, a rashodi kamata obuhvataju kamate na kratkoročni kredit.

4.4. REZULTATI POSLOVANJA

	(u KM)	
	2007	2006
Prihodi redovne djelatnosti	316,997	328,679
Ostali prihodi	21,967	30,358
Rashodi redovne djelatnosti	(471,672)	(421,129)
Ostali rashodi	(40)	(110)
DOBITAK/GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	<u>(132,748)</u>	<u>(62,202)</u>
DOBITAK/GUBITAK FINANSIRANJA	(226)	(1,128)
DOBIT/GUBITAK BRUTO	<u>(132,974)</u>	<u>(63,330)</u>
DOBIT/GUBITAK NETO	<u>(132,974)</u>	<u>(63,330)</u>

4.5. NEMATERIJALNA ULAGANJA

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Trajno pravo korištenja zemljišta	252,560	252,560
Komunalne naknade	263,701	263,701
Ulaganje u tuđa osnovna sredstva	118,392	118,392
Ispravka vrijdnosti ulaganja u tuđa osnovna sredstva	(106,818)	(95,164)
Program za računare	1,008	1,008
Ispravka vrijdnosti programa za računare	(806)	(604)
UKUPNO	<u>528,037</u>	<u>539,893</u>

Trajno pravo korištenja zemljišta obuhvata 114,80 m² zemljišta koje se nalazi pod objektom u ulici Veselina Masleše 20, Banja Luka. Ovlašteni sudski procjenitelj je na dan 31.12.2005. godine, procijenio vrijednost trajnog prava korištenja za zemljište pod objektom. Komunalna naknada obuhvata trajna prava na gradnju 697,83 m² građevinske površine objekata prema procjeni ovlaštenog sudskog procjenitelja na dan 31.12.2005. godine.

Ulaganja u tuđa osnovna sredstva se odnose na ulaganja na imovini koja nije vlasništvo preduzeća (Objekat u Jevrejskoj ulici u Banja Luci nabavne vrijednosti 79.907 KM i ispravke vrijednosti 68.253 KM).

4.6. OSNOVNA SREDSTVA

				(u KM)
Opis	Građevinski objekti	Oprema	Avansi i os. sredstva u pripremi	Ukupno
NABAVNA VRIJEDNOST				
Stanje na dan 31.12.2006.god.	2,521,279	20,410		2,541,689
Povećanje	88,647	77,625	296,767	463,039
Smanjenje		5,382	(88,647)	(83,265)
Stanje na dan 31.12.2007.god.	2,609,926	103,417	208,120	2,921,462
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI				
Stanje na dan 31.12.2006.god.	800,687	20,410		821,097
Amortizacija	38,673	2,347		41,020
Povećanje		5,382		5,382
Smanjenje				
Stanje na dan 31.12.2007.god.	839,360	28,139		867,500
SADAŠNJA VRIJEDNOST				
Stanje 31.12. 2006. god.	1,720,591			1,720,591
Stanje 31. 12. 2007. god.	1,770,565	75,278	208,120	2,053,963

Preduzeće koristi 914,51 m² bruto korisne površine objekata. Građevinski objekti su procijenjeni po cijeni gradnje na dan 31.12.2005.godine, uzimajući u obzir kvalitet gradnje, materijal od koga je izgrađen objekat, izgrađenost infrastrukture, funkcionalnost, lokacija, stepen završenosti i stepen oštećenosti.

Tako dobijena vrijednost je svedena na sadašnju vrijednost tako što je korigovana koeficijentom preostale korisnosti. Koeficijent je izračunat iz odnosa procijenjenog preostalog vijeka trajanja i ukupnog vijeka trajanja, koji je procijenjen na 10 do 50 godina, zavisno od tipa objekta.

Izračunata vrijednost je korigovana koeficijentom obezvrjeđenja, jer je utvrđeno da navedena osnovna sredstva u dužem periodu nisu adekvatno održavana.

U toku 2007. godine izvršena su ulaganja u adaptaciju građevinskih objekata, a odnosi se na krovopokrivačke radove, vodo i elektro instalacija, uređenje enterijera (podova, zidova, stropova, pregradnih zidova).

U sledećoj tabeli su prikazane vrijednosti započetih radova po objektima:

(u KM)

Objekat	vrijednost radova bez PDV
baraka, ul. Jovana Dučića	43,882
objekat, ul. Veselina Masleše	208,120
salon, ul. Save Mrkalja	9,872
salon, ul. Bana Milosavljevića	6,368
salon, ul. Kralja Petra Karađorđevića	20,916
salon, ul. Mladena Stojanovića	7,610
UKUPNO	296,767

Vrijednost završenih radova na objektima u ulici Save Mrkalja, Bana Milosavljevića, Kralja Petra Karađorđevića i Jovana Dučića je 88.647 KM i na dan 31.12.2007. godine vodi se kao građevinski objekti. Objekat u ulici Veselina Masleše nije bio završen do posmatranog obračunskog perioda, tako da je evidentiran kao građevinski objekat u pripremi u iznosu od 208.120 KM.

U toku 2007. godine izvršena je nabavka opreme u ukupnom iznosu od 77.625 KM, a odnosi se na nabavku namještaja, radnih površina, namjenskih stolica, klima uređaja i druge opreme koja je neophodna za funkcionisanje savremenog frizerskog salona.

4.7 MATERIJAL I SITAN INVENTAR

(u KM)

	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Materijal	1,348	968
Sitan inventar	250	359
UKUPNO	1,598	1,327

Materijal najvećim dijelom obuhvata kozmetički materijal neophodan za rad u salonima. Sitan inventar se odnosi na inventar koji su zadužili radnici po salonima (fenov, četke, peškiri i drugi inventar).

4.8 POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Kupci u zemlji	42,830	44,726
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupca	(39,258)	(39,257)
UKUPNO	3,573	5,469

Najveći dio potraživanja od kupaca se odnosi na sledeće kupce:

	(u KM)			
	Stanje na dan			
	31.12.2007.		31.12.2006.	
Naziv	Ukupno	Ispravka vrijednosti	Ukupno	Ispravka vrijednosti
RTRS Banja Luka	4,165	(3,841)	4,293	(3,841)
AIR SRPSKA Banja Luka	24,066	(24,066)	24,066	(24,066)
PP INDRA Banja Luka	2,236		3,806	
SZTR SOLDAT Banja Luka	567		567	
OSIGURANJE HELIOS Mostar	11,350	(11,350)	11,350	(11,350)
FRIENDS Banja Luka	351		351	
JOVIČINAC SRBOLJUB Banja Luka			198	
PRIVREDNA KOMORA	95		95	
UKUPNO	42,830	(39,257)	44,726	(39,257)

Rukovodstvo preduzeća je, radi naplate sumnjivih i spornih potraživanja pokrenulo sudske postupke prema AIR SRPSKA Banja Luka u 2004. godine i protiv OSIGURANJE HELIOS Mostar dana 24.07.2006. godine.

Rukovodstvo preduzeće za 2007. godinu nije vršilo procjenu vrijednosti potraživanja od kupaca po osnovu naplativosti.

4.8.1. DRUGA POTRAŽIVANJA

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Potraživanja za pretplaćene poreze i doprinos komori		77
Ispravka vrijednosti potraživanja za pretplaćene poreze i doprinos komori		(77)
Potraživanja po osnovu više plaćeni PD\	48,818	
Potraživanja za refundaciju bolovanja	970	2,004
Neto vrijednost potraživanja	49,787	2,004

Potraživanja po osnovu više plaćenog PDV odnosi se na plaćanje obaveza po osnovu PDV za opremu i izvršene građevinske radove na objektima.

4.9. GOTOVINA I EKVIVALENTI GOTOVINE

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju novčana sredstva na žiro računima preduzeća i to kod:

- Hipo Alpe Adrija Bank A.D., Banja Luka	433
- VOLKS BANK A.D., Banja Luka	3,131
- NOVA BANKA A.D., Banja Luka	113,195
Ukupno KM	116,759

i u blagajni preduzeća u iznosu od 2,273

što ukupno čini 119.032 konvertibilnih maraka.

4.10 KAPITAL

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Akcijski kapital	1,008,920	808,920
Emisiona premija	400,000	
Revalorizacione rezerve	1,486,447	1,514,961
Gubitak ranijih godina	(110,465)	(47,136)
Gubitak tekuće godine	(132,974)	(63,330)
UKUPNO	2,651,928	2,213,415

Na osnovu Odluke Skupštine akcionara br. 01-439/07. godine, održane 01.08.2007. godine, izvršeno je povećanje osnovnog kapitala emitovanjem druge emisije akcija.

Emitovano je 200.000 akcija, nominalne vrijednosti jedne akcije 1,00 KM, tako da je ukupna vrijednost druge emisije 200.000,00 KM.

Prodajna cijena jedne akcije je 3,00 KM, a radi se o redovnim akcijama na ime, klase "A", s pravom glasa.

Akcije druge emisije daju prava na upravljanje srazmjerno učešću u ukupnom kapitalu emitenta, pravo na dividendu te pravo na pripadajući dio likvidacione mase.

Akcije su prodane unaprijed, poznatom kupcu i to Ćubić (Mile) Ljubomiru, JMBG 2903949103029, s mjestom prebivališta u Laktašima.

Struktura vlasništva prije druge emisije:

	%	
	vlasništva	Broj akcija
Ćubić Ljubomir	80.60	652,027
Penzioni fond	10.00	80,892
Fond za restituciju	5.00	40,446
Ostali Akcionari	4.40	35,555
UKUPNO	100	808,920

Razlika između nominalne i prodajne cijene akcija je emisiona premija i ona iznosi 400.000,00 KM.

Akcije kotiraju na slobodnom berzanskom tržištu Banjalučke berze po oznakom RLKS-R-A.

Struktura kapitala na dan 31.12.2007. je sledeća:

	%	
	vlasništva	Broj akcija
Ćubić Ljubomir	84.45	852,027
Penzioni fond	8.02	80,892
Fond za restituciju	4.01	40,446
Ostali Akcionari	3.52	35,555
UKUPNO	100	1,008,920

4.11. PRIMLJENI AVANSI

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
primljeni avansi- Jovičanac S.	176	
UKUPNO	176	

Primljeni avansi se odnose na pretplatu po osnovu zakupa koji je otkazan.

4.12 DOBAVLJAČI

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Čistoća A.D., Banja Luka	3,088	1,094
Telekom, Banja Luka	476	1,479
Elektrokrajina, Banja Luka	7,825	6,335
Vodovod, Banja Luka	2,927	3,897
Toplana, Banja luka	7,372	4,686
Glas Srpski, Banja Luka	341	190
Zavod za izgradnju, Banja luka	12,268	6,622
Vimkop Val, Banja Luka	7,234	4,860
Nova Oprema, Banja Luka	656	-
Centralni registar hartija od vrijednosti	752	1,148
Atlatik, Banja Luka	413	96
Montgraf, Banja Luka	387	323
Krajina osiguranje, Banja Luka	462	462
Elnos BL, Banja Luka	1	1
V&Z zaštita, Banja Luka	66	
Eko Bel, Banja Luka	205	59
Zajednica etažnih vl., B. Milosavljević 36	169	-
C MARKET, Banja Luka	1,970	-
UKUPNO	46,614	31,252

4.13 OBAVEZE ZA ZARADE I NAKNADE ZARADA

Obaveze za zarade i naknade zarada obuhvataju obaveze prema radnicima za obračunatu platu za decembar 2007. godine. Odlukom Upravnog odbora od aprila 2007. godine mjenja se način isplate plata primjenom novog kolektivnog ugovora kojim se reguliše da se radniku isplaćuje plata po minimalnoj cijeni rada od 100,00 KM, pomnožena sa koeficijentom za dato radno mjesto, te da se isplaćuje topli obrok, prevoz i regres. Na ovaj način došlo je do povećanja rashoda za zarade i naknade zarada u odnosu na predhodnu godinu, a što je uticalo i na povećanje gubitka.

4.14 OBAVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE I OSTALE OBAVEZE

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Obaveze za poreze na zarade i naknade	3,015	436
Obaveze za doprinose na zarade i naknade	20,322	5,782
Obaveze za pdv		4,438
Obaveze za naknade za vodu	2,292	2,112
Obaveze za naknade za šumu	697	599
Obaveze za protivpožarnu naknadu	279	332
Obaveze za poseban doprinos za invalide	522	251
Ostale obaveze-republička taksa	300	0
Ostale obaveze-komunalna taksa	400	400
Ostale obaveze-porez -Upravni i Nadzorni odbor	760	480
Ostale obaveze-porez -ugovor o djelu	15	0
UKUPNO	28,601	14,831

Obaveze za poreze i doprinose se, u najvećem dijelu, odnose na obaveze za poreze i doprinose koji su obračunavaju prema zakonskim propisima na isplate radnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora. Pored toga, ove obaveze obuhvataju i obaveze za porez na promet, odnosno PDV i ostale naknade i takse u skladu sa zakonskim propisima.

4.15 DRUGE OBAVEZE

	(u KM)	
	Stanje na dan	
	31.12.2007.	31.12.2006.
Obaveze prema zaposlenim-prevoz	783	
Obaveze prema zaposlenim-otpremna	1,212	
Obaveze prema zaposlenim-topli obrok	2,010	
Obaveze prema članovima UO i NO	7,600	
Ostale obaveze	1,415	
UKUPNO	13,020	0

Druge obaveze za 2007.godinu, većim dijelom se odnose na isplatu toplog obroka, prevoza i regresa. Tu su i obaveze prema članovima upravnog i nadzornog odbora, obaveze za otpremnine i ostale obaveze koje se odnose na obaveze prema sindikatu.

4.16 POTENCIJALNE OBAVEZE

Prema informacijama dobijenim od pravne službe, protiv preduzeća nema pokrenutih sudskih sporova za naplatu potraživanja.

4.17 POVEZANE STRANE

Akcionar koji posjeduje najveći udio u kapitalu preduzeća je Ćubić Ljubomir koji je, istovremeno i vlasnik preduzeća "Niskogradnja" d.o.o. Banja Luka i većinski vlasnik preduzeća "Rotas" AD Banja Luka.

Sa preduzećem "Niskogradnja"d.o.o. je bilo transakcija u 2007. godini u iznosu od 303.010 KM, a odnosi se na izvršene poslove adaptacije objekta prema pregledu i to:

baraka , ul. Jovana Dučića	28,911	01-301/07	21.05.2007.	pripremni radovi, betonski radovi, stolarski radovi, krovopokrivački radovi, limarski radovi, elektro radovi
objekat, ul. Veselina Masleše	243,500	01-570-2/07	20.10.2007.	krovopokrivački radovi, zidarski radovi, stolarski radovi, aluminijska bravarija, mašinske instalacije, elektro instalacije
salon, ul. Save Mrkalja	3,000	01-301/07	21.05.2007.	elektro radovi
salon, ul. Kralja Petra Karađorđevića	24,202	01-668/07	01.12.2007.	uređenje enterijera - podova, zidova, instalacija, pregrada, stropova
salon-ul. Mladena Stojanovića	3,396	01-301/07	21.05.2007.	pripremni radovi, stolarski radovi, elektro radovi
UKUPNO	303,010			

Sve obaveze su uplaćene zaključno sa 31.12.2007. godine.

Ugovori sa preduzećem "Niskogradnja"d.o.o. o izvođenju dijela radova na sanaciji objekata sklopljeni su na osnovu dostavljenih ponuda.

Preduzeće "Niskogradnja"d.o.o. je dva puta vršilo pozajmice u ukupnom iznosu od 37.000,00 KM. Zaključno sa 31.12.2007. godine preduzeće "Relaks"A.D je izmirilo navedene obaveze.

4.18 STALNOST POSLOVANJA


U cilju obezbjeđenja uslova za kontinuirano pružanje usluga, a time i obezbjeđenje dovoljnih prihoda, izvršena su ulaganja u opremu i adaptaciju objekata. Sredstva su obezbjeđena putem druge emisije u iznosu od 600.000,00 KM.


Menadžment preduzeća namjerava da u budućim periodima više posveti pažnju kadrovskoj i starosnoj strukturi zaposlenih i edukaciji frizera i kozmetičara. Edukacija zaposlenih je bitna i to pruža mogućnost praćenja svjetskih trendove u ovoj oblasti, a time i obezbjeđenje liderske uloge u pružanju usluga za njegu kose i tijela u okruženju te ostvarenje dobiti, kojom se trebaju pokriti gubici iz predhodnih perioda.

Bitno je napomenuti da će se uvođenjem fiskalnih kasa poboljšati evidentiranje i praćenje rada salona, a time i mogućnost preduzimanje stimulativnih mjera te kadrovskih promjena.

Potvrđeno od strane

RELAKS A.D.
Banja Luka




Marica Carević, direktor